


Precesor Intel 8086

Uvod

- Procesor 8086 jedan je od najvažnijih u istoriji računarstva, rodonačelnik Intelove 80x86 familije kojoj pripadaju: 8086, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium II itd.
- Familija – kompatibilni procesori, mogućnost zadržavanja programa pri prelasku na novi računar


Osnovna arhitektura

- Dva glavna dijela 8086 procesora
 - Interfejs prema magistrali koji čita podatke i naredbe iz memorije
 - Izvršna jedinica koja dekodira i izvršava naredbe



Registri procesora 8086

- Oznake AX=AH:AL, slično za BX, CX, DX
- Registri opšte namjene su AX, AH, AL, BX, BH, BL, CX, CH, CL, DX, DH, DL, SP, BP, SI, DI
- Registar flagova, ProgramStatusWord



Memorija

- Magistrala ima 20 bita, može se adresirati do 2^{20} adresa koje sadrže 8 bita, što znači da je memorija kapaciteta 1MB, osnovne jedinice za rad sa memorijom su bajt i riječ (16 bita)
- Adresa (ukupno 16 bita) dijeli se na dva dijela
 - Adresa segmenta
 - Adresa bajta u segmentu (pomjeraj)
 - U heksadekadnoj notaciji adresa je SSSS:0000, na primjer 0040:0002 je adresa trećeg bajta u segmentu 40_{hex}
 - Adresa od 20 bita dobija se množenjem adrese segmenta sa 10_{hex} i dodavanjem pomjeraja

Registri

- Procesor 8086 sadrži 14 registara
 - Programski brojač, IP, pokazuje na narednu instrukciju koju procesor treba da izvrši
 - Statusni registar
 - Registri opšte namjene, 4 registra
 - Pokazivački registri, 2 registra
 - Indeksni registri, 2 registra
 - Segmentni registri, 4 registra

Statusni register

- PSW je 16-bitni register koji sadrži informacije o rezultatu posljednje izvršene instrukcije
- Flagovi
 - Overflow, prekoračenje kod aritmetičkih operacija
 - Direction, za kretanje unutar stringova, 0 ka višim, 1 ka nižim adresama
 - Interrupt enable, reagovanje na spoljašnje prekide
 - Trap, izvršavanje programa instrukciju po instrukciju, poslije svake instrukcije generiše prekid INT 3

Statusni registar

- Flegovi
 - Sign, znak rezultata prethodne instrukcije
 - Zero, rezultat posljednje operacije je nula
 - Auxiliary Carry, bit prenosa u BCD aritmetici
 - Parity, broj jedinica u rezultatu prethodne instrukcije je paran
 - Carry, bit prenosa sa najvišeg mesta poslije izvršavanja aritmetičkih operacija

The diagram shows the PSW register with bit positions labeled from 15 down to 0. Above the register, bit numbers 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 are listed. Below the register, the letters OF, DF, IF, TF, SF, ZF, AF, PF, and CF are placed under bits 11 through 0 respectively. Bit 15 is marked with a dash. Bits 14 and 13 are also marked with dashes. A small arrow points upwards towards bit 1.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
PSW	—	—	—	—	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	—	AF	—	PF	—	CF

Registri opšte namjene

- Mogu se posmatrati kao 16-bitni ili kao par 8-bitnih registara, npr. AX=AH:AL
- AX i AL često se nazivaju akumulatorom, predstavlja podrazumijevani argument nekih instrukcija
- BX, Base Register, bazna adresa prilikom pristupa memoriji
- CX, Counter Register, čuva trenutnu vrijednost brojača, implicitno se umanjuje za rad sa petljama
- DX, implicitno se koristi za množenje i dijeljenje, kao i za adresu porta prilikom ulazno-izlaznih instrukcija

Pokazivački registri

- Pristup podacima sa stek segmenta, dodatno je dozvoljena upotreba u aritmetičko-logičkim operacijama
 - SP, Stack Pointer, pokazivač na vrh steka, prilikom formiranja absolutne adrese uz njega se podrazumijeva SS (Stack Segment) register
 - BP, Base Pointer, pristup podacima sa steka, ali bez izmjene steka

Indeksni registri

- Koriste se implicitno prilikom rada sa stringovima, dodatno se mogu koristiti kao registri opšte namjene u aritmetičko-logičkim operacijama
 - SI, Source Index, indeks unutar izvornog stringa, mijenja se implicitno u zavisnosti od smjera, fleg D
 - DI, Destination Index, indeks unutar odredišnog stringa, mijenja se implicitno u zavisnosti od smjera, fleg D

Segmentni registri

- Omogućavaju segmentnu organizaciju memorije, svaki registar definiše blok od 64KB memorije
 - CS (Code Segment) čuva adresu bloka memorije u kojem se nalazi izvršni kod
 - DS (Data Segment) pokazuje na blok memorije za smještanje podataka
 - SS (Stack Segment) pokazuje na segment steka
 - ES (Extra Segment) dodatni segment podataka, koristi se za rad sa stringovima

Metode adresiranja

- Načini adresiranja
 - Neposredno adresiranje
 - Registarsko adresiranje
 - Registarsko indirektno adresiranje
 - Direktno adresiranje
 - Indeksirano adresiranje
 - Bazno adresiranje
 - Bazno indeksirano adresiranje
 - Bazno indeksirano relativno adresiranje

Neposredno adresiranje

- Neposredna dodjela konstante, na primjer:
`mov ah, 34h`
`mov ax, 4563h`
- Za 16-bitne konstante, u memoriju se prvo smješta njen niži, a zatim viši bajt

Registarsko adresiranje

- Svodi se na preuzimanje sadržaja registra i njegovo smještanje u odredište, na primjer:

mov ax, bx

mov si, dx

mov al, dl

mov ds, ax

mov ax, cs

Registarsko indirektno adresiranje

- Sadržaj registra, navedenog između uglastih zagrada, tumači se kao adresa na kojoj se nalaze podaci, prilikom upotrebe BX, SI, DI podrazumijeva se DS, za BP koristi se SS na primjer:

mov al, [bx]

mov al, [bp]

mov al, cs:[bx]

Direktno adresiranje

- Adresa na kojoj se nalaze podaci zadaje se direktno u uglastim zagradama, adresa je 16-bitna, podrazumijeva se DS registar, na primjer:

mov al, [0234]h (*smisao: al* $\leftarrow c(ds:234)$)

mov [0045h], ax

mov al, cs:[3452h]

Indeksirano adresiranje

- Efektivna adresa dobija se sabiranjem registra i navedene konstante, konstanta je u principu početna adresa bloka kome se pristupa, koristi se DS, na primjer:

`mov al, 20h[si] (ili: mov al, [si+20h])`

`mov dl, 78[di]`

`mov bh, ss:[di+120]`

Bazno adresiranje

- Bazni register je početak bloka, a konstanta relativni položaj elementa kome pristupamo, na primjer:

`mov al, 20h[bx] (ili: mov al, [bx+20h])`

`mov dl, 120[bp]`

`mov bh, cs:[bp+120]`

Bazno indeksirano adresiranje

- Podvarijanta indeksiranog adresiranja, ulogu konstante preuzima bazni registar, na primjer:

`mov al, ds:[bp][si]` (*ili* `mov al, ds:[bp+si]`)

`mov dl, es:[bx][di]`

Bazno indeksirano relativno dresiranje

- Pored baznog i indeksnog regista, koristi se konstanta pomjeraja, na primjer:

`mov al, ds:25h[bp][si]` (*ili* `mov al, ds:[bp+si+25h]`)

`mov dl, es:120[bx][di]`

Instrukcije

- Instrukcije za prenos podataka
- Aritmetičke instrukcije
- Logičke instrukcije
- Instrukcije pomjeranja i rutiranja
- Upravljačke instrukcije
- Instrukcije za rad sa nizovima
- Instrukcije za rad sa status registrom
- Razne instrukcije